



ХАҒЫАТ 1931 СЫЛ АЛТЫННЫҢ 15 КҮНҮТТЭН ТАХСАР

Эбэрдэлиибит!

Ытыктабыллаах үтүө-мааны үлэһит бар дьоммут, биир дойдулаахтарбыт уонна баялдьыттарбыт! Эһигини, бука барыгытын, бу үөрүүлэх Предприниматель күнүбүн итиитик-истинник эвэрдэлиһиң!

Ырынак ыар тыныңар ыара-
хан дizen чарыйбакка, уустук дizen
толлубакка, үлз суох дizen олох:
хаалбакка, инчилэрин дizen эрчим-
дээхтик эрдинэр, сангаттан-санан
саагаччы, айар-тутар дьонурдаах,
тобуллара толкуйдаах, өркөн
өйдөөх, дьону үлэннэ хааччылаач-
чы, олохтук чачырин сайдарыпарту-
руулаһааччы, саҥабыллаах саҥа-
ааччы, күнүстэри-түүннэри сынып-
амакка үлз үһүтүр умса түспүт
хорсун-хоодуот дьоммутун уруй-
дуксун-айхаллыһааччы!

Бүгд Энгийн куддук эгнээг тусла-
рын энгэрэллээт, ыльыммыг санаада-
рын ыльдыгбат, модун санаагын
булгуруулаат туруу дьонордоох бу-
оллахпыгана, Саха дьоно биһиги
сарсынгыгана санаабыт саппаарыа
суога, инникитэ эрэлбит энгирээ
суога. Эгнээг сымдааганаах үлэрт
түбүтэ нэһилиэк, улуус уонна рес-
публика экономикага сайдыытыгар
уонна дьон-норуот олохун-дьаһагын
турута тупсарыгар улахан кылааты
кыһарар.

Күрдү бар даямат!
Сагдыабынсыт сайдын бардын,
Тарыйбасын ташын истин,
Үрүң шэгдип чыгын,
Башың-ошмугат барбардын,
Дорубуяагыт тубуштуң,
Доңор-атас таңуорустуң,
Дыл-сарың ара тасхайдун,
Унаар куат буруудуң,
Унаар манан талматпаң,
Улууң үйдөң унаарыңа туруштуң.

СЛЯКОВИЧ

"Чурагчы улууһа" МТ баһылыта.

Убаастабыллааг Чурагчы
ундуһун аччыгый, орто бизнес
үнэһиттэра уюуна кинилэр
өкөлөрүнэн туһанар уулус
бары алахтоохторо!

[illegible]

Кэрэни кэргэтитэр кэрэ санааларыт кэскиллээх, утунуу үкэсигэр үгүө санааларыт өмбүллээх, сайдыыга талыһар, саргылаах санааларыт көмүскүлүү буоллуннар!

Энгийн дэмжлэгтэйгээр хайртай эрх чөлөөтэй, дээд эрх төсхийдүн, үнрүү эрх үндэстнээ, уулзат үнгу олох-
тиннуу, баримат чүүмпэ баайданы!

**Дорогие предприниматели
Чурапчинского улуса!**

От имени Совета предпринимателей
Чурапчинского улуса гхидхаллем Вас
с нашим общим профессиональным
поздравлением!

Сообща мы сможем достичь многое для процветания и стабильности нашего бизнеса, родного улуса.

Желаем вам устойчивого успеха в делах, стабильности, настойчивости и умеренности в реализации планов, счастья и здоровья!

И.И. Баранков,
председатель Совета
предпринимателей.

Улцуса бц куннэрэгэ

ЧУРАПЧЫГА ЕГОР БОРИСОВ КЭЛИИТЭ

Баларын хийн 20 күнэ Чурагчы нэһилиэгийн тэрийһиһит күмүнэн биллэриллибитэ. Адьыах сылтан бүтэх бу даата киэп дадаһыннаахтык тэрээһиннээхтик ыһтыллар буолта. Республикабыт биллэр-көстөр салайааччыларын, эстрада сулустарын кэлиилэра, улахан бириһетэрдээх күрөхтөннэлэр, араас концертар Чурагчы күмүн үтэскэ кубулдуйбут дыһалларьтар киирдилэр.

Байылыг "Чурапчы күн" СР Правительствоыа: председател, бийр дйедулаахыт Егор Бороков катэ сыдыаагылаан улахан суолталаа. Бу күн иэриэс улууска Хоту Көһөрүлүү 66 сылыан Ку-турдэ күнэ баштатомго. Ону таһынан хас да сыллар тухары туру-оруу үтүө түмүтэ – Көһөрүлүү музейи аһыллыта бйыаанам-мыта. Ошон премьер Чурапчыга сырылтын Көһөрүлүү Мемориал-тытан сатамта.

Улууска күн бүтүн Холу Кеңерүллүү 332 кыттылылаага биэр
Кеңи өлүтүр башат сыяда дыйал сөөртибэлэре манаск түгөнүзгү



төлсөөнийг хамгаалах үүрэгтэй байгаа бөгөөд улсын төлөө олон жил ажилласан Хатуу Кеноролуугаас республикадаа улахан аймалзны татнаар бүтэн буулахын тулд түүнийг амжилтаар гүйцэтгэж өгөхийг хүсьеэ хүндэтгэн захирахаар зориулсан байна.

[illegible]

Мемориал көңүл үнүн жолгоңна сизге алымылар улуу историктин музейлар тийиз. Билдиретер сиз быгыгыткан сахалык тогу-гунал, аралыах алаадынан көрүстүлөр. Егор Борисов бу тутуу көңүрүлүштү эре булбакка, улуу историктин бүтүүнүн сырларат добуң үлөзүк музей буоларлар бара санаатын эте. Икки өлөстөк тазе дыңга бастагы көсөлүк ттар туруорулдубуттар. Онгон бир сы-наахтаранан хату көңүтө аянсаз туттүлүбүт мие көлүгө бу-лар. Тае көтүүтүнүн үлөзүккө тутуу не эте амыа сити, сотору кө-мизон үтү көһи тоғоруна мустар дыбуһуах дыа буоларлар батараыт.

Салтны ыалшыгтар тутуута бара турар Духуубунаа Киинин үгэ-
тин ыалга биликтэлэр.

Оксана ЖИРКОВА,
И. Баранцово-жирковская типография

“Молодежнайга” – сана тутуулар

Балаан ыйын 20 күнүгэр “Молодежнай” бөһүөлүккэ сана маһынын уонна оҥо ооньуур-сынньанар площадката үөрүүлээхтик аһылынылар.

Аан бастаан сана “Сайды” дьон ааттам-хыт маһынын инициатор “Молодежнай” бөһүөлүккэ олохтоохторо оҥоролорун кытта, кэлбит ыалдьыттар тодурустулар. Маһынын “Маарыкчаан” ПО, И.Н.Аммосов, Н.Н.Попов салайыыларыннан икки сыллааҕарта тутуута саҕаламмыт эбит. Онтон быһыт Андрей Николаевич Кирюшин салайааччылаах биригэйдэ тутан бүтэрэн Чурапчы күнүгэр бөлөм буолбут.

Бу күн маһынын бөһүөлүк олохтоохторун үөрдөн тилигин быспакка үлэллэр-хамсы турарын туһутар алгыс тыл этиһинэ, аал уот арыһаах алааһынан, саламаатынан, кымыһынан айах тутулуна. Олохтоохтору эрдэлээн “Маарыкчаан” ПО бырабылыанньатын председатели А.Г.Григорьева тыл эттэ, сана маһынын сэмэлиссэтин уонна продавецтын билиһиннэрдэ. Салгыы “Чурапчы нэһилиэгэ” МТ дыһалтатын баһылыгы солбуйааччыта С.А.Саргыдаев эрдэ тылын эттэ, баҕа санааларын тиртэ. Аны 2009 сыла уһууаан үлэр киирээртэр эрдэлээн биллэрдэ. Ыалдьыт баһылыгынан СР Экономическай сайдыыта министри солбуйааччыта, “Маарыкчаан” ПО Сэмэлиин урукку председатели Н.Н.Попов бөһүөлүк олохтоохторун маһынын аһылыбытынан испитиик эрдэлэстэ.

Музыка догуһуолууан, ор аймах күйгүөр санатынан “Сайды” маһынын аанын аһар кыһыл лэптэни С.А.Саргыдаев, А.Г.Григорьева, Н.Н.Попов кырыыдылар уонна дьону-сэргэни ытырдылар. Аныгылыи оҥоруулаах иһигэс маһылыгыта мустубут дьону алааһынан, кымыһынан күндүлөттүлэр.

Салгыы дьон бары сана площадкага тиийдiler. Бу площадка туһунан кыратык кэпсир буоллаха, саас түөлбөлөр икки ардыларыгар площадка бырайыагы оҥорорго “Чурапчы нэһилиэгэ” МТ дыһалтата конкурс биллэрибит. Оҥо “Улыба” уһууаан (сэмэлиссэи Е.С.Иванова) иһтээччигэ Марианна Анатольевна Филиппова “Олоҥхо дойдута” дьон бырайыагынан кыайан, быһыт тутуугун ылан олоҥхо киллэрибит. Ол эрөн билигин площадка тутуута босо да ситэ илэк. Салгыы тутуулан бүтүөрүнэ-осторона “Молодежнай” бөһүөлүк олохтоохторун оҥоролор-уруулар доһууаа ооньуур, сүүрэр-көтөр, күрэхтэр сирдэһилэр. Эһиил, былааннарыл курдук, бөһүөлүккэ уһууаан үлэр киирдэринэ бу площадканы эмиз туһаныахтара.

Бырайыак авторта Марианна Анатольевна этэринэн, бырайыакка олоҥхо оҥоруулар үс дойдуга баар: аллараа, уһа уонна орто. Площадка ситэ-хото оҥорууларын тупсаҕай көстүүлөх, оҥорорго олус табыгастаах ооньуур-сынньанар сир буолуоҕа.

Площадка аһылытыгар “Чурапчы нэһилиэгэ” МТ дыһалтатын баһылыгы солбуйааччы С.А.Саргыдаев, “Молодежнай” түөлбө салайааччыта В.Д.Сивцев эрдэ тылларын эттилэр. Бырайыак авторугар нэһилиэк дыһалтатын аатыттан грамота уонна йодобунньук бэлэх туттарылына.

Оҥо “Сайды” маһынын, сана площадка дьону-сэргэни үөрдөн тилигин быспакка үлэллэртэрэ дьон энэбит!

Наталья ГАВРИЛЬЕВА.



“Сайды” маһынын аһылыгыта.



Сана площадката доһууаа ооньууохтут!

11 №-дээх Интернатский уокурукка

ДЕПУТАТКА КАНДИДАТ СТЕПАН КОЗЛОВ

Аҕам – Козлов Василий Васильевич.
Ийэм – Козлова Татьяна Константиновна.
Балтым – Козлова Сардана Васильевна.

Тохсунньу 18 күнүгэр 1985 сыллаахха Чурапчы нэһилиэгэр төрөөбүтүм. Бэһис кылааска дьылы доһуобуулам кыайбатын иһин дыһабыр чораммитым, оҥтон Чурапчы орто оҥуулатыгар чоронэн 2002 сыллаахха бүтэрбитим.

Үрдүкү кылааска чоронэ сылдьан Чурапчы орто оҥуулатын чорон министриэн, оҥтон оҥуула Президентинан талыллыбытым.

2002 сыллаахха СГУ финансий-экономическай институтугар “Управление персоналом” салаатыгар туттарсан чоронэ киирбитим.

Иккис кууруска чоронэ сылдьан “Саха Республикатын нэһилиэгэртигэр ачыгыт предпринимательствонь сайыннарыи перспективалара уонна хайысхалара” дьон темага научнай дакылаат суруйан, Грант хаһааһына, ФЭИ призера буолбутум.

Үрдүкү куурустарга чоронэ сылдьан “Альтер Эго” научнай клуб Президентинан аналлытым. Чоронлор уонна наукага ситиһиһилэрим иһин СГУ уонна Чурапчы улууһун именной стипендиата буолбутум.

Чоронэрим таһынан практической опыт ылаары төрдүс уонна бэһис кууруска сылдьан биһиги чоронэр табаарыһын кытары “Иннастио” ХЭО дьон чаһынай тэриһтэ тэриһэн, научнай уонна коммерческой бырайыактары оҥоруунаа дьарыктаммытыт.

Чоронлор бүтэрэн баран, Дьокуускай куоракка 2007 - 2008 сылларга “Сервис центр” ХЭО тэриһтэ дириэктэр солбуйааччытынан үлэлэһибитим.

Үлэһи сылдьан эдэр ыҥчака көмөлөһөр сылтан биһир санаалаахтарбын кытары Дьарыктаах буолуу кинигэр “Молодежнай” тэриһтэни тэриһэн үлэлэһиппит.

Дьарыктаах буолуу кинигэр “Молодежнай” салайааччытынан үлэлэһибит биригэмэр 200-тан тахса эдэр ыҥчаты бастайааннай уонна быстах үлэһэн хааччыбытыт.

Эдэр ыҥчакака үлэ булалларыгар көмөлөһөрбүтүн таһынан, кинилэргэ сыһыаннаах информациялары билиһиннэрэрт “Анаас” дьон нэдиэлэ ахсын информационнай-развлекательнай хаһыат таһаарар этибит.

Чурапчыбыт улууһа сайдарыгар бөһөм кылааһын киллэрээрибин 2008 сылтан Чурапчыга кэлэн УКСА дириэктэрин солбуйааччынан үлэһи сылдьабын.

УЛУУСПУТ ИННИКИ САЙДЫЫТА БИЙИГИ ИЛИИБИТИГЭР!

С. КОЗЛОВ.

(Оплачено за счет средств фонда кандидата в депутаты Улусного Собрания МО “Чурапчинский улус (район)” по интернатскому избирательному округу Козлова С.В.)

ЧУРАПЧЫ НЭҢИЛИЭГИН КҮНЭ

Ааспыт субуота – Чурапчы улууһун олохтоохторугар улахан суолталаах күн буолан ааста. Ол курдук, Чурапчы нэһилиэгин күнүгэр даҕатаан улус историятыгар улахан суолталаах дыһаллар ытытылынылар, республикабыт түс-бас дьонө ыалдьыттаатылар.

“Чурапчы нэһилиэгин күнэ” сылын ааны ытытылар үтүө үтэскэ кубулуйан эрдэгиттэн олохтоох нэһилиэгиннэ чоронэ саарбаҕа суох. Ол курдук, күммүт-дьылбыт даҕаны анаабыт курдук туран биһэрдэ.

Сарсыарда эрдэгиттэн дьону-сэргэни ытырар-утуйар музыка ыраахха дьэри доһуула. Онтон сыһыла-баһыла Ленин болуоссатыгар дьон-сэргэ, ор-уруу тодуруста. Болуоссаты кыһа атыл-тутуу тардылына. Бырайык-ныккаагы дыһал бас-көс дьоммут эрдэлэлэрттэн саҕалаһа. Улууспут баһылыта С.И.Яковлев, Чурапчы нэһилиэгин баһылыта И.И.Оконешников бу чоронүүлэх күнүнэн ис сүрэхтэн тахсар эрдэлэлэрин тирттилер.

2№-дээх Чурапчылар орто оҥуула “Оһуор” үткүү (сал В.Н.Мосорина) ансамблын оҥоролор эрдэ үткүүлэрин бөлөхтэтилар, институт, колледж студентара ылаам ырыаларынан түмөсүбүт дьону сэргэхситтилэр.

2008 сыл Россияга дьыэ кэргэн сыһылан биллэриллибитинэн, бу күн Чурапчы нэһилиэгин араас көлүөнэ дьыэ кэргэттэрин чыстээһин үтүс дьон болуһутугун тарта. Ол курдук, кыһыл көмүс сыһаайбаларын бөлө-



тэбит ытык кырдыастар, бу сыла бастаһынан ыал буолбут эдэрдэр, сага сыла бастаһынан күн сириин көрбүт кырачаан киһи төрөһүттэрэ, ода олохторугар бөлө дааталаах дьыэ кэргэттэртэ бар дьон ортогугар Чурапчы нэһилиэгин баһылытын солбуйааччы С.А.Саргыдаев ойдоһууһу бөлөхтэри туттарда.

Бырайык-ныккаагы дыһал биһир оонун дыһалынан “Супер-овощ” дьон кураһтэһин буолла. Бу кураһхэ нэһилиэк 6 чулуу оҥуруотчута кытылыны ыла. Анастасия Ионовна Дьячкова “СВ-3” сортаах, 7 киллэлээх хаппыһытаны, 3 киллэлээх кабачогу, цветной хаппыһыта арбаһын үүнэрбитин бу кураһхэ туруоран, кыайыһылаһынан тахсан, улахан көстүрүүлэ наборунан наһарадалаһа. Татьяна Гаврильевна Захарова киһи кыһыа чыгыһа тарбарыттыгыраһын эр сага кээмөйдөх “Смугерри” сортаах помидору үүнэрэн иккэс миэстэбэ тарыста уонна “Тефаль” чааньыгынан биригэмийэлэһа. Онтон үһүс миэстэһи 3 кг ыһааһынаах субуокулэни үүнэрбит Надежда Николаевна Захарова ылан, термос бөлөх тутта.

Пенсионердарга “Оҥуруот дьыһти хөсүүта” дьон конкурэ биллэриллибитигэр 6 киһи кытыһа. 78 саастаах Мария Николаевна Захарова улахан подсолнух сибэжэтигар “Күөх дьыһи” дьон композицията үтүс дьон сэмтэриһтин ылан нэһилиэк дыһалтатын анал биригэмийэн наһарадалаһа. Бары кытыһыттарга махтал сурук туттарылына.

Галина ПОЛУСКИНА.



Улууска бу күннэргэ

СПОРТИВНАЙ ТОМТОРГО
КЫРДЬАБАСТАР БАЛАҢАННАРЫН АҢЫ

Чурапчы салыныыты күнүн бэлэтээһингэ биир боччумнаах дыһалынан Спортивнай томторунан ааттаммыт интернат-оскуола территориятыгар кырдыабастар балаҕаннарын үлэҕэ кылларын сиэрин-туомун ыһытыа буолла.



тар, көһөрүлүүтэ аһааһаах Көриэстэбил күнүтэр кыһылыны ыла кэлбит нөһүбэлэр делегациялара, олохтоох томтор кырдыабастар, ЧӨФКСИ студенттара, интернат-оскуола үөрэнээччилэрэ муһунулар.

Бу аһытылы тиһиптээх (металлоочерепица кырыһкалаах, европейскай стандартынан общешкольным илти уунан испитиллэр) балаҕаны арыһы сиэрин-туомун аһа уотун оттон, алгыс тылы этэн улуустут биллиһэлээх алгысчыта Анна Николаевна Григорьева саралаата.

Сахалыы сиэринэн саҥа уһаайбаҥ

дыһа-уот аһытылыгар сэрэ туруорулуһа. Сэрэ тордүтөр олохтоох кырдыабастар сэт, маньыат уктулар, бырааһынньыкка мустубуттар ситиниһэ салама байдылар.

"Чурапчы нөһүбэлэр" МТ дыһалтатын баһылыга Иван Иванович Окочеш-

хал Иванович Габышевка махтал сурук туттардаат. А. И. Нова, А. И. Габышев ээрдэ тыл эттэр.

Чурапчытааҕы физкультура уопша спорт шкөлүтүн ректора Иванокентий Иванович Готовцев саҥа балаҕан кырдыабастар маҕын түмэти субо-танга буоларса, үөрүүнү-көтүүнү үлэстэргэ, улахан күрэхтэһиһэргэ барарга арчылыгы улахан орумлаах буолуо диэн эрөнөрөн биллэрдэ, аһыс тылын аһаата.

Олохтоох кырдыабастар ааттарыттан педагогическай үлэ ветерана Сергей Григорьевич Старостин ээрдэ тыл эттэ. Кини тутууу хайдах барытын биллиһэлэрдэ, ыңчаты иһитингэ бу балаҕан улахан көмөлөөх, суолталаах буолуоҕа, кырдыабастар күүсүт кыһарынан үлэһиттэ диэн эрэнэрдэ.

ПЕКИННЭЭБИ ОЛИМПИАДА ПРИЗЕРА
ГЕОРГИЙ БАЛАКШИНЫ ЧИЭСТЭЭИ

Эмэс бу күн Чурапчы улуусун общественно-педагогическай олимпиада боруонса призера Георгий Русланович Балакшинны чыэстэтэ.

3 чааста бырааһынньыктыы көрүмүт ЧӨФКСИ спортивнай манеһыгар толору киири муһунна. Бокска Россия 6 төгүлүккэ, Европа 3 төгүлүккэ чемпионун, аан дойдун Пекинин олимпиада призера, Саха Республикатын Государственной Мунуларын депутатын Г. Р. Балакшинны чыэстээһингэ кыра ордууттан саралаан кырдыабаһыгар тийэ мустубуттар.

Саха сириин спортсменнарыттан 32 сыл буолан баран Сахатын сириин олимпиада мэтээлин ылан өрөгөйүн үрдөспүт биллиһэлээх, кизин туттар спортсменныын тренерэ Артур Иванович Пахомов, Саха Республикатын Правительствотын Председателэ Егор Афанасьевич Борисов, Саха Республикатын спорка Государственной комитетин председателэ Михаил Дмитриевич Гуляев арылдан ийдэ кэлбиттэр.

Чыэстээһингэ бастаһынан ээрдэ тылы өппөт улуустут баһылыга Семен Илларионович Илюшев Георгий Балакшинга Чурапчы улуусунан кэлбитин махтанна, улуус дыһа-сэрэгэ киири кыһылыларынан кизин тутталарын, үөрэллэрин эттэ. Бастаһы спорттивнай ситиниһэ Чакыр нөһүбэлэртэн сараламмытынан бу улахан кыһылы кыһыгаастаах курдук санаабыт дьэ. Олимпийскай призера Чурапчы улуусун дыһалтатын Бочуотуннай грамотатын туттарда, биз бэлэхтөөмүстүн туһунан иһитинэрдэ. Тренерэ А. И. Пахомов бочуотуннай Грамотанан наараадаланна, убаһанан бириэбэһинэ.

СР Правительствотын Председателэ, республика бокска федерациятын президентэ Е. А. Борисов мустубуттары Чурапчы салыныытын күнүк олимпиадакай призера чыэстийэр түтүннэринэн ээрдэһэнэ Бокса курдук Саха сиригэр сайдыбыт көрүнгө Чурапчы спортсменнара ситиниһэллэхтэра дьон эрэлэрин биллэрдэ.

Госкомспорт председателэ М. Д. Гуляев Сахабыт сиригэр 32 сыл буолан баран кэлбит олимпийскай мэтээл суолтатын бэлэттэтэ. Пекинин олимпиадакай



ооньууларга ууга харбааһытта Анастасия Алексеевна Дюдорова үрүң көмүс мэтээли ыһытынан сахалар кизин туттабыт, улахан геройдуу быһыы курдук сыаналаныбыт дьэ.

ЧӨФКСИ ректора, педагогическай наука кандидата И. И. Готовцев, ЧРО-СМО директора Н. Н. Гуляев ээрдэ тыл эттэр, иһитиллээччилэрин үрдүкү спортивнай ситиниһэлэргэ таһаарылаахтык үлэһиттэ эрөннэрдилэр. Г. Р. Балакшин институт, интернат-оскуо-



ла Бочуотун кинигэлэригэр кыллариллибитин туһунан сертификат туттарылыһа, оскуола бириккө ааһылыһа, убаһа бириккө туттарылыһа Е. А. Борисовка, М. Д. Гуляевка махтал сурук туттарылыһа.

Чурапчы нөһүбэлэрин баһылыга И. И. Окочешников, Чакыр нөһүбэлэрин баһылыга Т. В. Адамова планета саамай улахан спортивнай күрэхтэһиһитэр призерабыт Ге-

оргий Балакшинны ээрдэһэллэр. Иван Иванович АИ Пахомовка убаһа бириккө туттарда.

Чурапчы улуусун бокска федерациятын салайаачыта, республикатааҕы инвестиционнай компания генеральнай директора Александр Иванович Федотов федерация аһыттан ээрдэ тыл эттэ.

Олимпиада призера Г. Р. Балакшин, кини тренерэ А. И. Пахомов Чурапчы дьонунан үгүс көрсүһүүлэрин иһин махтанналар. Георгий Русланович Чурапчыттан "Азия оҕоро" Аан дойдутааҕы спортивнай ооньууларга кыһыттылар оҕорто өйдөбүннүк билэх туттардаат. Чыэстээһин дьонунан аһыс тылыннан үөрүүлээх быһыыта-майыта түмүктүнэ.

Алексей СЛЕПЦОВ



ЭБЭРДЭЛИИБИТ!

Талталлаах уолбун, кэрэммин, абабытын, эбэрибин Мухомил Дмитриевич ТРОФИМОВЫ 50 сааскын туолбут үбүлүйдээз күнүнүн ис сүрээттигиптэн эбэрдэлиибит!



Бабарабит чэзизин-чэбдик доргобуланы, кун сиргиз баар бары сырдыгы, кэрэни, дьолу-соругун! Биһиги туспутугар кыһамныгы иһин маастанабыт! Эбэрдэни кытта ийэн, авалорун, күтүөтүн, сизини, аймаастарын.

xxx

Убаастабыллаах Вера Михайловна!

Эйигин, дьолун киһини биһиги авалорбутун аан бастаан оскуола баруоан атылалттаран, бастагы чуратаннарын тыаһалттаран, үөрээз бастагы биһитин-көрүтүн бизээн, сүрээтүн сылааһын аһабыт талталлаах учууталбытын үбүлүйдээз күнүнүн ис сүрээтэн иһиттик-истинник эбэрдэлиибит!

Эбэрдэни эрчиммин ыһыктыбакка талтыыр идэһинэн өссө тахсыылаахтык үлэлиирээ. Дьолу-саргыны!

Эбэрдэни кытта 2001 с. ытык авалора, төрөтүттэрэ.

xxx

Күндүтүк саһыыр күтүөтүт, убаастабыллаах Егор Иннокентьевич!

Кытамык түгүн үтүкүлүр сибээһилээз кырдаллардаах, көстөөх сиртэн көбөрөн көстөр үрдүк хайалардаах, улаатын харах ылбат устар чуумпу уулардаах Амма Эбэртэн төрүттээз күтүөтүтүн, СР үөрэтиитин туйгунун, Үөрээз үлэһиттэрин идэлээз Союзтарын комитетин председателин Егор Иннокентьевич ДАВЫДОВЫ олобун орто амураһынан, 50 сааскын туолар бэлэз күнүнүн ис сүрээтэн ийэн туран иһиттик-истинник эбэрдэлиибит!

Уол аба буолан, орто дайдыга кэлэн хатын чаран аһуардаах, күөрээйдээз алаастардаах, табуу толугу талтардаах Чурапчы улуунун кэрэнарын кыһынын Надежданы таба көрөн, талан ылан аал-уот оттуһан, алаһа дьиз тэринэн, сөбүлээн олохсуйан, иллээз дьиз кэрээн көмүс биһигэр үс уол оҕону биһээн улаатыннарар, ыл онорон, үөрээз аанын астаран, олох килгартыгар күүрсүн анһан көтүтүтүгүт.

Эйиги олоххо күүстээх талталыт, элэккэй-үөрүннэһэн майгыыт, дьонно-сэргээ үтүө сыһыанһыт эбэр көлүөнэ ыһаака долобуз эрэ буолуохтун!

Күндү киһибит, Эн ыра онотубут ыллыктаах үтүө санааларыт туола түрдүнэр! Инники олобун мэлдьи үөрүү эрэ үктэллэннин, дьол эрэ добуһулланнин. Уостубат үйүланын, бараммат баайдыһыт дьиз алыһытын аһыбыт. Дом!

Истин-иһирээз эбэрдэни кытта Костя, Екатерина, Константин Осиповтар.

xxx

Чааһынай аптека директорын Любовь Николаевна БОРИСОВАНЫ! Саха фармациятын туйгуна! буолбуккунан иһиттик эбэрдэлиибит!

Бабарабит үлээз өссө улахан ситиһилэри, олохтор дьолу-саргыны!

ГУП "23 №-дээх Аптека" коллектива.

xxx

Күндү эбэрибинитин Матрена Прокопьевна ДАВЫДОВАНЫ олобун кэрэ-бэлэз түгэнинэн, үйэ анардаах үбүлүйдүнэн истинник эбэрдэлиибит!

Күндү эбэрибинитигэр аһаабат көмөн, бары-бытыгар кыһамныгы, истин сыһыанын иһин барса маасталбытын тиздэбит. Бабарабит чэзизин-чэбдик доргобуланы, үлээз өссө үрдүк ситиһилэри, үгүс үөрүүнү, үһүн үйэлээх дьоллоох-саргылаах олобу!

Эбэрдэни кытта бары биһирээ төрөтүттэрин, киһилэр дьиз кэрэмтээрэ.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
"ЧУРАПЧИНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 сентября 2008 г.

№ 367

Об организации мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ в эпидсезон 2008–2009 гг.

В целях предупреждения сезонной заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями среди населения Чурапчинского улуса:

1. Центральной районной больнице (главный врач АИ Корюнов):

Организовать в эпидемиологическом периоде (сентябрь–ноябрь) проведение массовой вакцинопрофилактики против гриппа. Организовать и провести широкомасштабную разъяснительную работу среди населения в средствах массовой информации о мерах по личной и общественной профилактике гриппа и ОРВИ, необходимости вакцинации и химиопротекции.

В срок до конца декабря т.г. завершить работу по вакцинации населения.

2. Рекомендовать главам МО наслегов:

Провести работу с попечителями и меценатами общеобразовательных учреждений по изысканию средств на приобретение противогриппозных вакцин для учащихся 6–11 классов.

Оказать содействие в проведении массовой иммунизации населения наслегов от гриппа с 01 октября 2008 года.

3. Руководителям предприятий и организаций улуса независимо от форм собственности:

— своевременно выделять финансовые средства на приобретение противогриппозных вакцин для иммунизации работников;

— обеспечить проведение комплексных мероприятий по созданию надлежащих условий для населения улуса в зимний период, в том числе работающих на открытом воздухе, и поддержанию температурного режима в детских образовательных, лечебно-профилактических учреждениях, жилых домах.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы МО по социальным вопросам ДД Пермякову.

С. ЯКОВЛЕВ

глава муниципального образования

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
"ЧУРАПЧИНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 сентября 2008 г.

№ 368

О проведении Дня принятия Декларации о государственном суверенитете Республики Саха (Якутия) в Чурапчинском улусе

В связи с проведением 27 сентября т.г. Дня принятия Декларации о государственном суверенитете Республики Саха (Якутия):

1. Главам МО наслегов провести мероприятия ко Дню принятия Декларации о государственном суверенитете на высоко организованном уровне.

2. Улусному управлению образования (В.Н. Коркин), ЧГФКиС (И.И. Готовцев), Чурапчинскому колледжу (В.А. Федоров), Ожунгунскому профессиональному лицее №14 (Е.И. Спирidonova) 27 сентября т.г. провести во всех учебных заведениях улуса уроки гражданственности и патриотизма.

3. РИО "Сага олох" (А.А. Захаров) широко осветить на страницах улусной газеты День Государственности Республики Саха (Якутия).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы МО по социальным вопросам ДД Пермякову.

С. ЯКОВЛЕВ

глава муниципального образования

Улуустаагы Предпринимательтэр күннэрин бэлиэтиир дьаһал ПРОГРАММАТА

Ыһытылар күнэ: Балаҕан ыйын 24 күнэ 2008 с.

Булар сирэ: Чурапчы сал., Ленин аатынан болуоссат, "Аһыллаан" Сыһыалан кинэ.

9 ч–11 ч Нэһиликтэр, төрүтүтүт, предпринимательтэр, бирдистик дьоннор аһы-эрчим көрүү дьаарбанкатыгар бэлэмниир, регистрация;

11 ч Предпринимательтэр күннэрин бэлиэтиир дьаһаллары үөрүүлээхтик аһы;

11 ч–15 ч Аһы-эрчим, оҕоһуктары көрүү дьаарбанкатыгар;

15 ч Предпринимательство күнүтэр аһааһа эбэрдэлэр, дьаарбанканы көрүү, түмүктэри таһаары, иһитинэри;

20 ч Сыһыалан бисэкс ("Аһыллаан" Сыһыалан кинэ) Кафе үлэтир.

Төрийэр комитет

ӨНӨНӨН ТУҢАНЫН!

"Сага олох" РИХ ГУ оперативнай полиграфиятын сыага манньык өгөлөрү онорор:

– үбүлүйдэргэ, урууларга, араас бырааһынньыктарга ыһырыы сурук арааһын;

– анал сакааһынан грамотаны, махтал суругу, диплому;

– докумуон хаартыскатын;

– цифровой фотоаппараттан, со-товай телефонтан, флэшкаттан, ди-скэттэн хаартыска бэчээттир;

– халандаар араас көрүнүн онорор;

– ламинирование онорон биэрэр.

– үбүлүйдэргэ, сыбаайбаларга хаартыска түһэрэр.

Билсэр аадырыскыт: Чурапчы сал., Карл Маркс уул., 26 (редакция).

Тел: 41-265, 41-358.

Сапонка, куртка, сумка зам-октарын тигэбит. Сыбаайба-ларга, үбүлүйдэргэ сааланы кизгэтэргэ өнө оноробут.

Билсэр телефон: 42-996, МТС-2944256.

ТАМАДАБА
НААДЫАҒЫТ ДУО?

Эдэрдэи эрчимнээх тамадалар уруу кизэлэрин, үбүлүйдэри, корпоративнай бичээрдэри санааһыт сытарынан, баҕаһыт этэринэн бэһилээйдик тэрийэн ыһыахтара.

Билсэр тел: 8914-287-77-52, 8914-290-39-16.

БИЛЭРИИЛЭР

Кинтэн иһитилэр чааһынай дьэһи куортан-ныһыт. Тел: 42-850, МТС-280-14-57.

xxx

Продаётся а/м УАЗ-Хантер 2004 г.в. и а/м УАЗ-Стрелка 2002 г.в. Тел: МТС-228-60-31, 41-998.

xxx

Чурапчы иһигэр Р015ВХ массыына нүөмэрэ сүттэ. Күн булут маньага биллэрэригитигэр.

Тел: МТС-100-34-35.

xxx

1994 сыттаах Тойота Марк-2 массыытаны аты-ыһыһыт. Сыһыта 80 тыһ солк.

Тел: 41-575 (дьэ), МТС-104-17-04, МТС-268-41-88.

Чурапчы улуунун Чакыр орто оскуолатын учууталыгар Татьяна Ивановна Адамовага Чакыр нэһиликтэн олохтоор, таһтыр быраата, спорт оһуһаһа.

Савелий Иванович ОКОШНИКОВ ыарахан ыарыһтан олохтон туорааһытын дьирин културданыһын тиздэбит.

Чакыр орто оскуолатын 4-с кылааһын үөрээтчилэрин төрөтүттэрэ.

Таатта улуунун Дабдирэ нэһиликтэн олох-тоор, тыһыт, үлэ ветерана

Иван Иванович ЗАХАРОВ

уһун ыарахан ыарыһтан олохтон туорааһытын кыһыгар, бэһэбит үлэһитигэр Акулина Ивановна Варламовага, күтүөтүтэр Константин Алексеевич Варламовага, кинилэр аҕалорутар дьирин културданыһын тиздэбит.

Арыһылаах орто оскуолатын администрацията, профкома.

Редактор – директор: А.А. ЗАХАРОВ.
Редактор – директор: солбуйааччы, эппэтир секретарь, сурук отдела – Г.И. ПОЛУСКИНА.
Экономика, спорт, тыа хаһаайыстыбатын отдела – А.М. СЛЕПЦОВ.
Ультура, политика, быраап отдела – О.В. ЖИРКОВА.
Эраһ, доруоһуна харыстылын отдела – А.М. АДАМОВА.
Ичат, оҕо-аймах отдела – Н.Н. ГАВРИЛЬЕВА.
Ичат, оҕо-аймах – Э.И. ХОМУС.
Истатистик – В.Н. ПЕТРОВА.
Истатистик – В.Н. ПЕТРОВА.
Истатистик – В.Н. ПЕТРОВА.
Истатистик – В.Н. ПЕТРОВА.
Истатистик – В.Н. ПЕТРОВА.

Тэрийэн таһаарыааччылар: СР Правительствота, Чурапчы улуунун "Сага олох" редак-
ционной-издательской холбоһук государственной учреждение. Маассабай информация
средстволарын туһунан РФ Сокуоннарын тутуһуну кантуурулуур уоһа регистрациялы-
цияламмит нүөмэрэ – ПИ №19-0423.

ААДЫРЫСПЫТ: 678670, Чурапчы сал., Карл Маркс уул., 26 "а".
Телефоннарбыт: редактор – 41-332, отделлар – 41-265, 41-358.
E-mail: Osagoloh@churap.sakha.ru

Сага олох

Автор суругар эһигэр санаа
редакция позициялар маһын ол
түбүтэр буолбалах. Суруука
ыһылар чакылар
кырдыктарыгар иһитилэһи
аһар түс бэйэ суҕар.